



SLUŽBENI BILTEN

OPŠTINE UGLJEVIK

Skupština opštine Ugljevik Ugljevik, Trg D. Mihajlovića bb Telefon/faks: (055) 773-773, 772-336, E-mail: opstinau@teol.net www.opstinougjevik.net	Petak, 28. decembar 2018. godine UGLJEVIK BROJ 15/18 GOD. LVI	Izdaje: Skupština opštine Ugljevik Uređuje: Sekretar SO-e Telefon: (055) 773-756
---	---	--

Na osnovu člana 59 i 82.stav3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, 97/16) i člana 89. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17), a u vezi sa članom 4. Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni glasnik RS“, broj 94/15), Načelnik opštine Ugljevik dana 14. novembra 2018. godine donosi:

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA

O POPISU IMOVINE I OBAVEZA OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U Pravilniku o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik, br 3/17) u članu 11. stav 1. mijenja se i glasi:

„Centralna popisna komisija sastoji se od predsjednika i dva člana komisije, od kojih je jedan zamjenik predsjednika, i jednog zamjenika člana komisije.“

Član 2.

U članu 12. stav 1. dio teksta „... (predsjednik i dva člana, kao i njihovi zamjenici)...“, se briše i zamjenjuje riječima „...i jedan zamjenik člana komisije...“

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u "Službenom biltenu opštine Ugljevik".

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-12-39/18
Datum:13.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 97/16), člana 68.

Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 8. st. 1. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 3/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine donio

ODLUKU

O POTPUNOM REDOVNOM POPISU IMOVINE I OBAVEZA OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

Redovni potpuni popis imovine i obaveza Opštine obaviće se na način i u rokovima predviđenim Pravilnikom o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik i u skladu sa Pravilnikom o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem imovine i obaveza („Službeni glasnik RS“, broj 45/16).

Predmet popisa (u skladu sa članom 3. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik) su:

1. imovina u vlasništvu Opštine Ugljevik, uključujući i imovinu uzetu u zakup,
2. imovina koja nije u vlasništvu, a kojom Opština upravlja, koju posjeduje i/ili koristi, na osnovu zakona, ugovora, sporazuma ili po drugom osnovu,
3. obaveze Opštine po bilo kojem osnovu, evidentirane u skladu sa propisima kojima se reguliše oblast računovodstva, uključujući primjenu relevantnih računovodstvenih standarda za javni sektor.

Stanje popisa svodi se na dan 31.decembra 2018.godine.

Član 2.

Popis iz prethodne tačke ove Odluke obaviće popisne komisije koje će posebnim rješenjima imenovati Načelnik opštine.

O provedenom popisu i utvrđenom stanju komisije će sačiniti izvještaje, a materijalne i finansijske podatke o popisnoj imovini i obavezama će iskazati u odgovarajućim popisnim listama koje čine sastavni dio izvještaja.

Centralna popisna komisija će na osnovu izvještaja ostalih komisija i sopstvenog uvida u stanje imovine i obaveza sačiniti svoj Izvještaj o popisu sa prijedlogom Odluke o usvajanju Izvještaja i dostaviti Načelniku opštine najkasnije do 01.marta 2019. godine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE Broj:02-40-1997/18 Datum:14.11.2018. godine	NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
--	--

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine donio:

RJEŠENJE

O OBRAZOVANJU CENTRALNE POPISNE KOMISIJE

Član 1.

Obrazuje se Centralna popisna komisija, u sledećem sastavu:

1. Midhat Zečević, predsjednik
2. Gordana Vujević, zamjenik predsjednika
3. Boško Lukić, član

U slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje ga Zdravka Vukašinić.

Član 2.

Zadatak Centralne komisije je da koordinira rad pojedinačnih popisnih komisija u skladu sa odredbama Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 03/17).

Centralna popisna komisija će na osnovu izvještaja pojedinačnih popisnih komisija sačiniti konačan izvještaj o popisu imovine i obaveza Opštine sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, koji će se dostaviti Načelniku opštine do 01.03.2019. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE Broj:02-40-2001/18 Datum:14.11.2018. godine	NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
--	--

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine donio:

RJEŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA, POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

Član 1.

Obrazuje se Komisija za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza Opštine, u sledećem sastavu:

1. Jelena Džino, predsjednik
2. Ružica Sekulić, član
3. Vanja Zekić, član

U slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje ga Dijana Tomić.

Član 2.

Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da izvrši popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza, u skladu sa odredbama Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj: 03/17).

Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.

Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 2019. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE Broj:02-40-1998/18 Datum:14.11.2018. godine	NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek.
--	--

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine donio:

RJEŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS NEPOKRETNOSTI I STALNIH SREDSTAVA U FAZI PRIBAVLJANJA

Član 1.

Obrazuje se Komisija za popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja, u sledećem sastavu:

1. Zoran Rikić, predsjednik
2. Ratomir Marković, član
3. Dževid Ahmetović, član

U slučaju spriječenosti nekog člana komisije zamjenjuje ga Svjetlana Lukić.

Član 2.

Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da izvrši popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja (zemljište, stambeni objekti i dr.) u skladu sa odredbama Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik ("Službeni bilten opštine Ugljevik", broj: 03/17).

Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.

Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 2019. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu Opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-40-2000/18

Datum:14.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik ("Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 03/17) Načelnik opštine je dana 14.11. 2018. godine donio:

RJEŠENJE

O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POPIS NEMATERIJALNE PROIZVEDENE IMOVINE, OPREME, SITNOG INVENTARA I MATERIJALA

Član 1.

Obrazuje se Komisija za popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala, u sledećem sastavu:

1. Danijel Jovanović, predsjednik
2. Slađana Stojić, član
3. Ahmed Čolić, član

U slučaju sprječivosti nekog člana komisije zamjenjuje ga Ranka Petrović.

Član 2.

Zadatak Komisije iz prethodne tačke ovog Rješenja je da izvrši popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala u skladu sa odredbama Pravilnika o popisu imovine i obaveza opštine Ugljevik ("Službeni bilten opštine Ugljevik", broj: 03/17).

Komisija će izvršiti popis sa stanjem na dan 31. decembar 2018. godine i sačiniti Izvještaj o izvršenom popisu.

Popisne liste i Izvještaj o izvršenom popisu dostavljaju se Centralnoj popisnoj komisiji, najkasnije do 25. februara 2019. godine.

Član 3.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-40-1998/18

Datum:14.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16), člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, 7/17) i člana 8., 9. i 10. Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik ("Službeni bilten opštine Ugljevik", broj 03/17) Načelnik opštine je dana 03.12. 2018. godine donio:

RJEŠENJE O IZMJENI RJEŠENJA

O OBRAZOVANJU CENTRALNE POPISNE KOMISIJE

Član 1.

U Rješenju broj: 02-40-2001 /18 od 14.11.2018. godine u članu 1. stav 1. tačka 2. mijenja se i glasi:

„ 2. Dragan Jevtić, zamjenik predsjednika..“

Član 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj:02-40-2058/18

Datum:14.11.2018. godine

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

RJEŠENJE

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi..... 2.100,00 KM
na poziciju :

-487300- Transferi jedinicama lokalne samouprave
..... 2.000,00
KM

-487400- Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja
..... 100,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2042/18

Datum: 27.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi..... 700,00 KM
na poziciju :
-412300- Rashodi za režijski materijal 700,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2043/18
Datum: 27.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-511300- Izdaci za nabavku opreme 700,00 KM
-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga
..... 350,00 KM

na poziciju :

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje
..... 1.050,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2030/18
Datum: 27.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene
..... 400,00 KM
na poziciju :
-413900-Rashodi za zatezne kamate 400,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2020/18
Datum: 27.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Socijalna zaštita Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-416100- Doznake na ime soc.zaštite koje se isplaćuju iz budžeta opština 2.152,00 KM

na poziciju :

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite
..... 2.152,00
KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2039/18
Datum: 03.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412300- Rashodi za režijski materijal .. 1.020,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 610,00 KM
-412700- Rashodi za stručne usluge..... 410,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Socijalna zaštita Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-416100- Doznake na ime soc.zaštite koje se isplaćuju iz budžeta opština 1.760,00 KM

na poziciju :

-416300- Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite 1.760,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2052/18
Datum: 03.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2036/18
Datum: 03.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 150,00 KM

na poziciju :

-413900- Rashodi za zatezne kamate 150,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Sportsko rekreativni centar „Rudar“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2034/18
Datum: 03.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68.

Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100- Subvencije 10.000,00 KM

na poziciju :

-415200- Tekući grantovi 10.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2069/18

Datum: 03.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100- Subvencije 20.000,00 KM

na poziciju :

-415200- Tekući grantovi 20.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2103/18

Datum: 12.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih 450,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi naknade plate za vrijeme bolovanja 450,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2076/18

Datum: 12.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 500,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge 500,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2082/18

Datum: 12.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Centar za socijalni rad Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412300- Rashodi za režijski materijal 172,00 KM
 -412700- Rashodi za stručne usluge 314,00 KM
 -419100- Rashodi po sudskim rješenjima 130,00 KM

na poziciju :

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik.usluga 486,00 KM
 -412600- Rashodi po osnovu putovanja 130,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2085/18

Datum: 12.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100- Subvencije 10.500,00 KM
 -412900- Ostali rashodi 668,00 KM

na poziciju :

-415200- Tekući grantovi 10.500,00 KM
 -419100- Rashodi po sudskim rješenjima 668,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2116/18

Datum: 13.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :
 Budžetska rezerva 10.000,00 KM

na poziciju :

-415200- Tekući grantovi 10.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2117/18

Datum: 13.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-413300- Rashodi za kamate za primljene zajmove
.....26.000,00 KM

na poziciju :

-412700- Rashodi za stručne usluge 5.000,00 KM
-412800- Rashodi za održavanje javnih površina
..... 21.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2141/18
Datum: 14.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-412200- Rashodi energije, komunalnih i komunik. usluga
..... 5,00 KM

na poziciju :

-413900- Rashodi za zatezne kamate
..... 5,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2099/18
Datum: 14.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-411200- Rashodi za bruto naknade troškova zaposlenih
..... 4.630,00 KM

na poziciju :

-411300- Rashodi za naknadu plate za vrijeme bolovanja
..... 4.630,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2110/18

Datum: 14.12.2018.god

NAČELNIK

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec decembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije:

-412300- Rashodi za režijski materijal 287,00 KM

na poziciju :

-412400- Rashodi za materijal za posebne namjene
..... 287,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2104/18

Datum: 14.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

Budžetska rezerva 5.000,00 KM

na poziciju :

-416100- Doznake građanima 5.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2142/18

Datum: 18.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 863,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal 863,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2143/18

Datum: 18.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900- Ostali rashodi 810,00 KM

-414100- Subvencije 10.000,00 KM

na poziciju :

-412300- Rashodi za režijski materijal 810,00 KM

-416100- Doznake građanima koje se isp.iz budžeta

..... 10.000,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-2070/18

Datum: 05.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Srednjoškolski centar „Mihailo Petrović Alas“, za mjesec novembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412500- Rashodi za tekuće održavanje 502,00 KM

na poziciju :

-412900- Ostali rashodi 500,00 KM

-511200- Izdaci za rekonstrukciju i investiciono održavanje 2,00 KM

II

Nalaže se službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, i biće objavljeno u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-2062/18
Datum: 04.12.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....646,00KM

-Na poziciju :

-411300-Rashodi za naknadu plata.....260,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....386,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.sluzbeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1854 /18
Datum: 19.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900-Ostali rashodi.....202,00KM

-Na poziciju :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....202,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.sluzbeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1857 /18
Datum: 22.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječiji vrtić „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Bruto naknade troškova

zaposlenih.....2.447,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utr.ener.komun.i

komun.usluga.....300,00KM

-Na poziciju :

-411300-Rashodi za naknadu

plata.....2.447,00KM

-419100-Rashodi po sudskim

rješenjima.....300,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.sluzbeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK
 OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1862 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
 Datum: 23.10.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-631900-Ostali izdaci.....5.000,00KM

-Na poziciju :

-638100-Ostali izdaci iz tran.sa drug.....5.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1875 /18
 Datum: 23.10.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu utr.komun.i komunak.usluga.....428,00KM

-Na poziciju :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....149,00KM

-412600-Rashodi po osnovu putovanja.....186,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....93,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK
 OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
 Broj: 02/5-40-1840 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
 Datum: 17.10.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100-Subvencije za privredu i poljoprivredu.....10.000,00KM

-Na poziciju :

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz budžeta.....10.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
 OPŠTINA UGLJEVIK NAČELNIK OPŠTINE
 NAČELNIK OPŠTINE Vasilije Perić, dipl.ek
 Broj: 02/5-40-1846 /18
 Datum: 17.10.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.550,00KM

-Na poziciju :

-412900-Ostali rashodi.....2.550,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1806/18
Datum: 10.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900-Ostali rashodi.....3.390,00KM

-Na poziciju :

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.enr.komun. i komun.usluga.....130,00KM
-412600-Rashodi po osnovu putova..... 150,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....3.100,00KM
-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....10,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1850 /18
Datum: 18.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško Radović“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....6.910,00KM

-Na poziciju :

-411100-Rashodi za bruto plate.....6.910,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1821 /18
Datum: 12.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....4.715,00KM

-Na poziciju :

-411400-Rashodi za otpremnine.....4.715,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1826 /18
Datum: 15.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....500,00KM

-Na poziciju :

-411300-Rashodi za naknadu plate.....500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1800 /18

Datum: 09.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....20.300,00KM

-413900-Rashodi po osnovu zateznih kamata.....227,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....27,00KM

-Na poziciju :

-411100-Rashodi za bruto plate.....20.300,00KM

-412900-Ostali rashodi.....254,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1817 /18

Datum: 11.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.energ.kom.i

komun.usluga.....500,00KM

-Na poziciju :

-412600-Rashodi po osnovu putova.....300,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....200,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1799 /18

Datum: 09.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100-Subvencije za privredu i poljopr...49.500,00KM

-Na poziciju :

-416100-Doznake građanima koje se isp.iz

budžeta.....49.500,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1803 /18

Datum: 09.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec avgust, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....2.000,00KM

-Na poziciju :

-412900-Ostali rashodi.....2.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1954 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
Datum: 07.11.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agencija za razvoj MSP Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....400,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....270,00KM

-Na poziciju :

-411300-Rashodi za naknadu plata.....400,00KM
-412900-Ostali rashodi.....270,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1955 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
Datum: 07.11.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....3.785,00KM
-412300-Rashodi za režijski materijal.....685,00KM

-Na poziciju :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....3.785,00KM
-412900-Ostali rashodi.....685,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1958 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
Datum: 07.11.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.160,00KM

-Na poziciju :

-412900-Ostali rashodi.....1.160,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1895 /18 Vasilije Perić, dipl.ek
Datum: 30.10.2018.god

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412200-Rashodi po osnovu el.eneg.kom.i
komun.usluga.....70,00KM
-Na poziciju :
-412900-Ostali rashodi.....70,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1904 /18

D datum: 30.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinska uprava Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100-Subvencije za privredu i
poljoprivredu.....10.000,00KM

-Na poziciju :
-416100-Doznake građanima koje se isp.iz
budžeta.....10.000,00K
M

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1919 /18

Datum: 31.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900-Ostali rashodi.....1.443,00KM

-Na poziciju :
-419100-Rashodi po sudskim rješenjima.....1.443,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1905 /18

Datum: 30.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....650,00KM

-Na poziciju :

-411300-Rashodi za naknadu plate.....650,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1947 /18

Datum: 07.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i

člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih...11.877,00KM

-Na poziciju :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.750,00KM

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....5.022,00KM

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....5.105,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1950/18

Datum: 07.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.000,00KM

-Na poziciju :

-412900-Ostali rashodi.....1.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1944 /18

Datum: 07.11.2018.god

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SŠC „Mihailo Petrović Alas“ Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....300,00KM

-Na poziciju :

-412400-Rashodi za materijal za pos.namijene....300,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1943 /18

Datum: 07.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik, za mjesec septembar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-412900-Ostali rashodi.....55,00KM

-Na poziciju :

-412200-Rashodi po osnovu utroška el.ener.....55,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

///

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1933 /18
Datum: 05.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine Ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018.godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik, za mjesec oktobar, da može izvršiti realokacija sredstava u okviru operativnog budžeta sa pozicije :

-414100-Subvencije.....20.000,00KM

-Na poziciju :

-415200-Grantovi u zemlji.....20.000,00KM

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije po tački 1 ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1948 /18
Datum: 06.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na :

-412200-Rashodi po osnovu utr.el.ener.....204,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Doznake pružiocima usluge soc.zaš...3.545,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1904 /18

Datum, 30.10.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....1.790,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1909 /18

Datum, 30.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Dječijem vrtiću „Duško RAdović“ Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na :

-411200-Bruto naknade troškova zaposleni...2.126,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1893 /18
Datum, 26.10.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu septembru,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih..11.877,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1950 /18
Datum, 07.11.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na fond 03 :

-412900-Ostali rashodi.....11.960,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....1.461,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1938 /18
Datum, 06.11.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik da može u mjesecu avgustu,unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na fond 03 :

-412900-Ostali rashodi.....146,00KM
-412700-Rashodi za stručne usluge.....680,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj.službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1939 /18
Datum, 06.11.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama na :

-412900-Ostali rashodi.....307,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1857 /18

Datum, 22.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412300-Rashodi za režijski materijal.....250,00KM

-412600-Rashodi za službena putovanja.....100,00KM

-412700-Rashodi za stručne usluge.....700,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1867 /18

Datum, 23.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu avgustu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....650,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1849 /18

Datum, 18.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da može u mjesecu avgustu, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412800-Rashodi za usluge održavanja.....62.500,00KM

-412300-Rashodi za režijski materijal.....4.550,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1823 /18

Datum, 12.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („ Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N j E

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Opštinskoj upravi Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412700-Rashodi za stručne usluge.....10.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1845 /18

Datum, 17.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411200-Rashodi za bruto naknade.....6.250,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1806 /18

Datum, 10.10.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412500-Rashodi za tekuće održavanje.....17,00KM

-412900-Ostali rashodi.....105,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1826 /18

Datum, 15.10.2018.god.

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU Centru za socijalni rad Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-412200-Rashodi po osnovu kom.i

komunak.usluga.....812,00KM

Na poziciju Socijalne zaštite:

-416300-Doznake pružiocima usluga.....4.280,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA UGLJEVIK

NAČELNIK OPŠTINE

Broj: 02/5-40-1840 /18

Datum, 17.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE

Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku Agenciji za razvoj MSP Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411100-Rashodi za bruto plate.....4.000,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1801 /18
Datum, 09.10.2018.god

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) člana 68. Statuta opštine Ugljevik („Službeni bilten opštine ugljevik“, broj 7/17) i člana 10. Odluke o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2018 godinu, Načelnik opštine Ugljevik, donosi:

R J E Š E N J E

I

Odobrava se budžetskom korisniku JU SRC „Rudar“ Ugljevik da može u mjesecu septembru, unaprijed unijeti sredstva u okviru operativnog budžeta na sljedećim pozicijama :

-411100-Rashodi za bruto plate zaposlenih.....720,00KM

II

Nalaže se službi budžeta, tj. službeniku zaduženom za unos operativnog budžeta da može na osnovu ovog Rješenja izvršiti unos iste pozicije pod tačkom I ovog Rješenja.

III

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a isto će se objaviti u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02/5-40-1820 /18

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek

Datum, 12.10.2018.god.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-119/18
Datum, 28.11.2018.g.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 18. i člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik,
d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova rekonstrukcije dionice puta Mičići-Stankovići R 459, ukupne dužine 1050 m i širine kolovoza 2,5 m.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi 41.500,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Oznaka iz JRJN: 45233120-6

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 11 (radovi).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbjeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 511200.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima .

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj:02-404-118/18
Datum:28.11.2018.g.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 87. i člana 88. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

ODLUKU O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE USLUGA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke usluga izrade projektno-tehničke dokumentacije za vjerski objekat-kapelu u naseljenom mjestu Ravno Polje. Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda.

Član 2.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke iznosi od 600,00 KM bez zaračunatog PDV-a. Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 71220000-6. Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 4 (usluge). Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 513700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj : 02-404-122/18
Datum, 29.11.2018. godine

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj:97/16), člana 18., člana 25. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), Načelnik Opštine Ugljevik, d o n o s i

O D L U K U

O PRISTUPANJU POSTUPKU JAVNE NABAVKE RADOVA

Član 1.

Ovom odlukom odobrava se pokretanje postupka javne nabavke radova:

A) Radovi na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita i
B) Radovi na izgradnji terena za košarku u MZ Trnova, a sve shodno Predmjerima radova koji će biti sastavni dio tenderske dokumentacije.

Nabavka iz prethodnog stava provešće se primjenom otvorenog postupka javne nabavke.

Član 2.

Procijenjena vrijednost radova iz člana 1) ove odluke:

A) Radovi na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita iznosi: 9.600,00 KM, bez zaračunatog PDV-a i

B) Radovi na izgradnji terena za košarku u MZ Trnova iznosi:15.500,00 KM, bez zaračunatog PDV-a.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN:45212200-8 Radove iz člana 1. ove Odluke pod tačkom A) Radovi na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita, Opštinska uprava Opštine Ugljevik finansira u iznosu od 70% od ukupne vrijednosti radova, a 30% MZ Korenita.

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove odluke obezbijeđen je u budžetu opštine za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 511100.

Predmetna nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 3 (radovi) za Radove na izgradnji terena za odbojku u MZ Korenita i pod rednim brojem 12 (radovi) za Radove na izgradnji terena za košarku u MZ Trnova.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1. ove odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, putem Komisije u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke provest će se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-132/18
Datum, 18.12.2018. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav. 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj:2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke roba i to: Nabavka novogodišnjeg reklamnog materijala.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 22000000-0.

Nabavka roba iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 6.000,00 KM bez zaračunatog PDV-a. (slovima: šestiljadai 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 32 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 412700.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

REPUBLIKA SRPSKA
OPŠTINA UGLJEVIK
NAČELNIK OPŠTINE
Broj: 02-404-131/18
Datum, 18.12.2018. godine

Na osnovu člana 59. i 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj: 97/16), člana 68. i 89. Statuta Opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, broj: 7/17), člana 18. stav 1, člana 90. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl. glasnik BiH“, broj 39/14), te člana 2. stav 3. Pravilnika o postupku direktnog sporazuma (“Službeni bilten Opštine Ugljevik”, broj:2/15), Načelnik Opštine Ugljevik, donosi

O D L U K U O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Član 1.

Donosi se Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga i to: Nabavka usluga uređenja opštinskih površina u MZ Tutnjevac.

Oznaka predmeta nabavke preuzeta iz JRJN: 90900000-6.

Nabavka usluga iz člana 1. ove Odluke izvršiće se putem poziva za direktan sporazum.

Član 2.

Procjenjena vrijednost javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je 5.800,00 KM bez zaračunatog PDV-a. (slovima: pethiljadaosamstotina i 00/100 KM).

Nabavka je planirana u Planu javnih nabavki za 2018. godinu pod rednim brojem 33 (Javne nabavke putem direktnih sporazuma u skladu sa Pravilnikom).

Izvor sredstava za realizaciju javne nabavke iz člana 1. ove Odluke je obezbijeđen u budžetu opštine Ugljevik za 2018. godinu pod ekonomskim kodom 412500.

Član 3.

Realizaciju nabavke iz člana 1.ove Odluke provešće Odsjek za javne nabavke, investicije i nadzor, u skladu sa postupcima regulisanim zakonom i opštim aktima ugovornog organa.

Član 4.

Zaključenje ugovora u cilju realizacije predmetne javne nabavke izvršiće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima.

Odsjek za javne nabavke,
investicije i nadzor

NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Na osnovu člana 240. stav 4. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 1/16 i 66/18), člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16), i člana 38. Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u oblasti lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 20/17, 86/18), Sindikat lokalne samouprave Opštine Ugljevik sa jedne strane i Načelnik opštine Ugljevik, kao zastupnik Poslodavca – Opštine Ugljevik, sa druge strane, z a k l j u č i l i s u

IZMJENE I DOPUNE POJEDINAČNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE UGLJEVIK

Član 1.

U članu 5. Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, br. 2/18, 13/18) u stavu 2. tačka 4. mijenja se i glasi:

„4) četvrta platna grupa - poslovi na kojima se zahtijeva stručnost koja se stiče specijalizacijom na osnovu stručnosti srednjeg obrzovanja.....8,16,“

Član 2.

U istom članu i stavu Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik („Službeni bilten Opštine Ugljevik“, br. 2/18, 13/18) u tački 6. alineje đ) mijenja se i dodaje se alineja e) i glasi:

„đ) šef odsijeka u okviru odjeljenja/službe.....10,83

e) šef samostalnog odsijeka.....13,72“

Član 3.

Izmjene i dopune ovog Kolektivnog ugovora stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom biltenu opštine Ugljevik“.

SINDIKAT LOKALNE SAMOUPRAVE
OPŠTINE UGLJEVIK
PREDSJEDNIK
Petra Gajić, dipl.san.ing.

ZA POSLODAVCA
NAČELNIK OPŠTINE
Vasilije Perić, dipl.ek.

Broj: 02-12- 42 /1
Datum, 27.12.2018.godine

S A D R Ź A J

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik.....	1
Odluka o potpunom redovnom popisu imovine i obaveza Opštine Ugljevik	1
Rješenje o obrazovanju Centralne popisne komisije.....	2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata, potraživanja i obaveza	2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nepokretnosti i stalnih sredstava u fazi pribavljanja	2
Rješenje o obrazovanju Komisije za popis nematerijalne proizvedene imovine, opreme, sitnog inventara i materijala	3
Rješenje o izmjeni Rješenja o obrazovanju Centralne popisne komisije.....	3
Rješenja o realokaciji sredstava	3
Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki.....	21
Izmjene i dopune Pojedinačnog kolektivnog ugovora za zaposlene u Opštinskoj upravi opštine Ugljevik.....	23